

La sendarela limousina Nauta Vinhana Chant'Oc Greu

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑

VOIR VIDEO DANS : [DAILYMOTION](#) [YOUTUBE](#) [CHANSON LIMOUSINE](#)



Tu que siás arderosa e nusa
Tu qu'as sus leis ancas tei ponhs
Tu qu'as una votz de cleron
Uei sòna sòna a plens parmons
Ò bònna musa.

Siás la musa dei paurei gus
Ta-a cara es negra de fumada
Teis uelhs senton la fusilhada
Siás una flor de barricada
Siás la Venús.

Dei mòrts de fam siás la mestressa,
D'a-aquelei qu'an ges de camiá
Lei sensa pan, lei sensa liech
Lei gus que van sensa soliers
An tei careças.



Toi qui es ardente et nue
Toi qui as les poings sur les hanches
Toi qui as une voix de clairon
Aujourd'hui sonne, sonne à plein poumons
Ô bonne muse

Tu es la muse des pauvres gueux
Ton visage est noir de fumée
Tes yeux sentent la fusillade
Tu es une fleur de barricade
Tu es la Vénus.

Des meurt-de-faim tu es la maîtresse
De ceux qui n'ont pas de chemise
Les gueux qui vont sans souliers
Les sans pain, les sans lit
Ont tes caresses



Tu què sièss ardèrouso è nuzò
Tu qu'a su lèizancò tèi pon
Tu qu'azunò vouèi dè cléron
Ouei souanò souanò a plè pamon
Ò boueinò musò.

Sièss la musò dèi paurei guss
Ta-a car-èi nègrò dè fumadò
Tèizueilss sinton la fusilladò
Sièss unò flourr dè barricadò
Sièss la Vénuss.

Dèi mòrr dè fan sièss la mèsstrèçò,
D'a-aquèlèi quan dgé dè camiè
Lèi sensò pa, lèi sensò lié
Lèi guss què van sensò souliers
An téi carèçò.

Mai leis autrei ti fan rotar,
Lei gròs cacans 'mbé sei familhas
Leis enemics de la paurilha
Car ton nom tu, ò santa filha
Es Libertat.

Ò Libertat coma siás bela
Teis uelhs brilhan coma d'ulhauç
E croses, liures de tot mau,
Tei braç fòrts coma de destraus
Sus tei mamèlas.

Mai puei, perfés diés de mòts raucs
Tu pus doça que leis estelas
E nos treboles ò ma bela
Quand baisam clinant lei parpèlas
Tei pès descauç.

Tu que siás poderosa e ruda
Tu que luses dins lei raions
Tu qu'as una vòtz de cleron
Uei sòna sòna a plens parmons
L'ora es venguda

Mais les autres te font roter
Les gros parvenus et leurs familles
Les ennemis des pauvres gens
Car ton nom, toi, ô sainte fille
Est Liberté.

Ô Liberté comme tu es belle
Tes yeux brillent comme des éclairs
Et tu croises, libres de tout mal,
Tes bras forts comme des haches
Sur tes mamelles

Mais ensuite tu dis des mots rauques,
Toi plus douce que les étoiles
Et tu nous troubles, ô ma belle
Quand nous baisons, fermant les paupières
Tes pieds nus.

Toi qui es puissante et rude
Toi qui brilles dans les rayons
Toi qui as une voix de clairon
Aujourd'hui sonne, sonne à plein
poumons
L'heure est venue.

Mai lèi autrèi ti fan routa,
Lèi-ei gròs cacàn-bésèi famillò
Lèizènèmi de la paourillò
Car ton nom tu, ò santò fillò
Èss Liberta.

Ò Liberta comò siass bèlò
Tèiz^ueilss brillan coumò d'uiaou
È crouzè, liurè de tou maou,
Tèiz bra fòrr coumò de dèsstraou
Suss tèi mamèlò.

Mai puèi, pèrfèss dièss de mò raou
Tu pu douçò què lèi-z-èsstèlò
È nou trèboulè-z-ò ma bélò
Quan baizan clinan lèi parpèlò
Tèi pé dèsscaou.

Tu què sièss poudérouso è rudò
Tu què luzèss dim lèi raionm
Tu qu'azunò vouèi de cléron
Quei souanò souanò a plè pamon
L'our- èss vingudò

Chant: **Chant'Oc Greu**

Transcription et traduction J.L DUCOURTIEUX

Arrangement musical **Benoît RIBIÈRE de St-Auvent**

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs

Conception réalisation Jean Delage

AUCUNE MODIFICATION OU CORRECTION DES TEXTES TRANSMIS



© 2017 Jean Delage

divendres 8, setembre de 2017

Page 3